

**ZAKON
O KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI***

Predmet

Član 1

Ovim zakonom uređuje se Klasifikacija djelatnosti kao opšti standard prema kojem se vrši razvrstavanje po djelatnostima pravnih lica, fizičkih lica koja obavljaju djelatnost u skladu sa propisima, državnih organa, organa državne uprave, jedinica lokalne samouprave, kao i drugih subjekata koji nemaju svojstvo pravnog lica, a koji obavljaju djelatnost u skladu sa posebnim propisima (u daljem tekstu: jedinice razvrstavanja).

Primjena Klasifikacije djelatnosti

Član 2

Klasifikacija djelatnosti se primjenjuje:

- 1) u registrima i evidencijama;
- 2) za potrebe obrade, analize i iskazivanja rezultata zvanične statistike;
- 3) prilikom prikupljanja, obrađivanja i prikazivanja podataka o stanju i kretanjima u ekonomiji, socijalnoj oblasti i oblasti radne i životne sredine prema djelatnostima, kao i prilikom izvršavanja međunarodnih obaveza;
- 4) prilikom donošenja i praćenja mjera ekonomske i socijalne politike; i
- 5) u naučno-istraživačkom i analitičkom radu.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 3

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Nivoi Klasifikacije djelatnosti

Član 4

Djelatnosti se Klasifikacijom djelatnosti razvrstavaju na hijerarhijske nivoe koji se označavaju šiframa.

Hijerarhijske nivoe iz stava 1 ovog člana i nazive djelatnosti utvrđuje Vlada Crne Gore.

Razvrstavanje po djelatnostima

Član 5

Razvrstavanje jedinica razvrstavanja po djelatnostima u skladu sa članom 4 stav 2 ovog zakona za lica koja obavljaju privrednu djelatnost u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva, vrši organ uprave nadležan za poslove poreza, u skladu sa Metodologijom za Klasifikaciju djelatnosti koju utvrđuje organ uprave nadležan za poslove statistike.

Razvrstavanje jedinica razvrstavanja po djelatnostima u skladu sa članom 4 stav 2 ovog zakona za druge subjekte koji obavljaju djelatnost u skladu sa zakonom, vrši organ uprave nadležan za poslove statistike, u skladu sa Metodologijom iz stava 1 ovog člana.

Razvrstavanje jedinica razvrstavanja po djelatnostima vrši se po prijavi jedinica razvrstavanja.

Postupajući po prijavi iz stava 3 ovog člana, organi iz st. 1 i 2 ovog člana donose akt o razvrstavanju djelatnosti u roku od tri radna dana.

Pretežna djelatnost

Član 6

Jedinice razvrstavanja raspoređuju se u odgovarajući hijerarhijski nivo Klasifikacije djelatnosti prema djelatnosti koju obavljaju.

Ako jedinica razvrstavanja obavlja više djelatnosti, raspoređuje se u odgovarajući hijerarhijski nivo Klasifikacije djelatnosti iz stava 1 ovog člana prema pretežnoj djelatnosti.

Rok za usklađivanje šifre djelatnosti, odnosno pretežne djelatnosti

Član 7

Jedinice razvrstavanja koje imaju šifru djelatnosti, odnosno pretežne djelatnosti u skladu sa propisima koji su važili prije donošenja ovog zakona, dužne su da šifre djelatnosti, odnosno pretežne djelatnosti usklade sa aktom o klasifikaciji djelatnosti iz člana 4 stav 2 ovog zakona, u roku od 90 dana od početka primjene ovog zakona.

Rok za donošenje podzakonskog akta

Član 8

Podzakonski akt iz člana 4 stav 2 ovog zakona, donijeće se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Početak vršenja poslova

Član 9

Poslove razvrstavanja iz člana 5 stav 2 ovog zakona od 1. januara 2027. godine vršiće organ uprave nadležan za poslove poreza.

Prestanak primjene

Član 10

Danom početka primjene ovog zakona prestaje da važi Zakon o klasifikaciji djelatnosti („Službeni list CG“, br. 18/11 i 152/22).

Stupanje na snagu

Član 11

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, a primjenjivaće se od 1. januara 2026. godine.

* Regulativa (EZ) br. 1893/2006 Evropskog parlamenta i Savjeta od 20. decembra 2006. godine o uspostavljanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revizija 2 i o izmjeni Uredbe Savjeta (EEZ) br. 3037/90, kao i određenih uredbi EZ koje se odnose na posebne statističke oblasti, tekst od značaja za EEP.



Ministarstvo
finansija

Adresa: ul. Stanka Dragojevića 2,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 242 835
fax: +382 20 224 450
www.mif.gov.me

Br: 18-02-430/25-25151,

Podgorica, 25. 07. 2025. godine

Na osnovu člana 13 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list Crne Gore“ broj 41/18), Ministarstvo finansija sačinilo je

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI

NACRTA ZAKONA O KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI

VRIJEME TRAJANJA JAVNE RASPRAVE:

Javna rasprava trajala je od 4. jula do 24. jula 2025. godine.

NAČIN SPROVOĐENJA JAVNE RASPRAVE:

Ministarstvo finansija sprovelo je javnu raspravu o Nacrtu Zakona o klasifikaciji djelatnosti na sljedeći način: dostavljanjem primjedbi, prijedloga, sugestija i komentara na Nacrt zakona, u pisanoj formi, na adresu Ministarstva finansija, Stanka Dragojevića, broj 2, 81000 Podgorica ili u elektronskom obliku, na e-mail anja.kadic@mif.gov.me.

U okviru postupka javne rasprave, organizovan je i okrugli sto, i to dana 24. jula 2025. godine, u prostorijama Uprave za statistiku u Podgorici.

Program javne rasprave o tekstu Nacrta Zakona o klasifikaciji djelatnosti objavljen je na internet stranici Ministarstva finansija, <https://www.gov.me/clanak/javna-rasprava-za-nacrt-zakona-o-klasifikaciji-djelatnosti>.

U toku trajanja javne rasprave na tekst Nacrta Zakona o klasifikaciji djelatnosti nije bilo primjedbi i sugestija.

OVLAŠĆENI PREDSTAVNICI MINISTARSTVA KOJI SU UČESTVOVALI U JAVNOJ RASPRAVI:

- Miloš Mišković, generalni direktor Direktorata za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije;
- Anja Kadić, saradnica u Direktoratu za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije.

MJESTO I DATUM SAČINJAVANJA IZVJEŠTAJA:

Podgorica, 25. jul 2025. godine.

NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE MINISTARSTVA FINANSIJA KOJA JE ODGOVORNA ZA PRIPREMU NACRTA ZAKONA, ODNOSNO STRATEGIJE:

Direktorat za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije – Direkcija za strukturne reforme i sektorske politike.



MINISTAR
Novica Vuković